



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje
ID broj: 4254130240000
PDV broj: 254130240000
Tel./fax: +387 31/717-168
e-mail: info@sintofarm-adriatica.com
www.sintofarm-adriatica.com

PRIJEDLOG UPUSTVA ZA UPOTREBU LIJEKA:

SUPRAMOX S.P.
700 mg/g

Oralni prašak za telad, svinje, brojlere, čurke, patke, fazane i prepelice

SASTAV U 1 g

Amoxicillin trihidrat 800 mg (700 mg/g amoksicilina) - Rastvorljivi nosači do 1000 mg.

CILJANE ŽIVOTINJE – Telad kojima nije uspostavljena funkcija predželudaca, svinje, brojleri i čurke.

INDIKACIJE

SUPRAMOX S.P., je namjenjen za tretiranje/lječenje infekcija koje su izazvali Gram-pozitivne i Gram-negativni mikroorganizmi osjetljivi na amoxicillin, i to posebno.

- kod teladi, svinja, ovaca, pilića, čurke je indiciran za infekcije izazvane *Actinobacillus* spp., *Arcanobacterium* spp., *Bacillus anthracis*., *Clostridium* spp., *Erysipelothonrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Fusobacterium* spp, *Haemophilus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Mannheimia haemolytica*, *Moraxella* spp, *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Staphilococcus* spp., *Streptococcus* spp.;
- za patke, biserke, fazane i prepelice je indicirano kod infekcija izazvanih od: *Clostridium perfringens*, *Erysipelothonrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Riemerella anatipestifer*, *Staphilococcus aureus*.

Proizvod je dakle namjenjen za lječenje infekcija respiratornih organa (Bronhitisa, bronhopulmonitisa, pulmonitisa i preurutisa, komplikacije na plućima izazvane virusnim infekcijama), gastrointestinalnih infekcija (enteritis i koleangihepatitis), streptokokoza i stafilokokoza svinja, infekcije urinarnog aparata (nefritis, cistitis), genitalne infekcije, infekcije kože, infekcije zglobova.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne primjenjivati na životinjama kod kojih je potvrđena preosjetljivost na penicilin i ostale ljekove betalaktaza ili na bilo koju od dodatnih tvari. Korištenje ovog proizvoda je kontraindicirano u slučajevima gdje je primjećena otopornost na peniciline. Ne davati

kunićima, zamorcima, hrčcima, činčilama i malim glodavcima općenito i preživarima sa razvijenim predželucem.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Davati oralnim putem.

Preporučena doza je 0,1-0,2 g SUPRAMOXa S.P./10 kg žive vase/na dan (odgovara 7-14 mg omoxicilina/kg žive vase) otopljenog u vodi za piće ili u mlijeku za ishranu podijeljeno na dva davanja u toku dana (svako 12 sati).

Veća doza je indicirana samo kod posebno teških slučajeva.

Trajanje preporučene terapije: 3-5 dana

Preporučene dnevne doze su slijedeće:

telad: 1-2 g/10 l mlijeka otopljeno koje odgovara 7-14mg p.a./kg žive vase/dan

Svinje:

- | | |
|--|--|
| - 0-6 mjeseci
vage/dan | 10-20g/100 l vode koje odgovara 7-14mg p.a./kg žive vase/dan |
| - više od 6 mjeseci starosti
vage/dan | 15-30g/100 l vode koje odgovara 7-14mg p.a./kg žive vase/dan |

pilići i purani:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - u prve 4 sedmice života: | 6-12g/100 l vode koje odgovara 7-14mg p.a./kg žive vase/dan |
| - više od 4 mjeseca starosti: | 10-20g/100 l vode koje odgovara 7-14mg p.a./kg žive vase/dan |

Patke, biserke, fazani i prepelice:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - u prve 4 sedmice života: | 12g/100 l vode koje odgovara 7-14mg p.a./kg žive vase/dan tokom 5 dana |
| - više od 4 mjeseca starosti: | 20g/100 l vode koje odgovara 7-14mg p.a./kg žive vase/dan tokom 5 dana |

Da bi se obezbijedilo sigurno doziranje, tjelesna težina životinje mora biti određena na što precizniji način s ciljem da se izbjegne premalo ili preveliko doziranje.

Da bi se pojednostavilo davanje SUPRAMOXa S.P. u 5-10 litara vode ili mlijeka umiješati do potpunog otapanja. Nakon toga uliti tako dobivenu otopinu i sjediniti je sa količinom vode ili mlijeka neophodnog za normalno napajanje.

Do vrha napunjenu mjeriku priloženu samo uz pakovanja u teglama/kutijama od 143 g i 1430 g ima kapacitet od 10 g.

KARENCA

Telad: meso i unutrašnji organi 20 dana.

Svinje: meso i unutrasnji organi 2 dana.

Brojleri, čarke, patke, fazani i prepelice: meso i unutrašnji organi 2 dana.

Lijek se ne primjenjuje kod konzumnih nesilica, čija se jaja upotrebljavaju u ishrani ljudi.

UPOZORENJA

Ne davati životinjama koje su osjetljive na peniciline. Ne smije se davati kunićima, zamorcima, činčilama, malim glodarima kao i svim ruminantima koji imaju već razvijene predželudce. Ne smije se davati konzumnim nosiljama čija jaja se koriste za ishranu ljudi. Zabraniti radnicima da manipulišu sa lijekom ako su osjetljivi na peniciline. Kod ljudi osjetljivih na peniciline može doći do pojave alergija.

Supramox S.P. ne koristiti zajedno sa drugim lijekovima u terapiji. Spada u grupu lijekova baktericida protiv Gram + bakterija i Gram – bakterija.

POSEBNE OBAVIJESTI

Ne davati životinjama koje su osjetljive na peniciline i ostale antibiotike iz grupe Betalaktamina. Zabranjuje se upotreba lijeka i kod životinja kod kojih je dokazana rezistencija na peniciline. Lijek se ne smije davati kunićima, činčilama, kričetima i svim ostalim manjim glodavcima, kao i odraslim ruminantima. Može se koristiti kod krmača u laktaciji i tokom gravidnosti.

POSEBNE OBAVIJESTI PO VRSTAMA ŽIVOTINJA

Lijek ne davati kozumnim nosiljama čija jaja se koriste za ishranu ljudi.

Ne preporučuje se koristiti zajedno sa ostalim antibioticima. Ukoliko životinje ne uzmu putem vode preporučene količine lijeka ne garantira se učinak lijeka. U takvim slučajevima se može uključiti i parenteralno davanje drugog lijeka preporučenog od strane veterinara. Tokom terapije treba životinjama obezbijediti dobre uslove u objektu kako bi se izbjegao svaki vid stresa. Koristenje lijka kod peradi mora biti u skladu sa Normativom CE 1177/2006 kao i od Komisije koja donosi domace nacionalne normative.

SPECIJANA UPUTSVA ZA UPOTREBU KOD CILJANIH ŽIVOTINJA

Ukoliko je moguće lijek uvijek treba koristiti ako je preporučen na osnovu antibiograma. Ukoliko nije uraden antibiogram treba se bazirati na osnovu epidemioloških informacija na lokalnom i regionalnom nivou.

POSEBNA UPOZORENJA ZA OSOBE KOJE RUKUJU SA LIJEKOM

Osobe koje su alergične na peniciline kao i sve lijekove iz grupe Betalaktamina trebaju izbjegavati kontakt sa lijekom. Za sve ostale osobe ne postoji nikakva opasnost prilikom rastvaranja i davanja lijeka životinjama. Prilikom kontakta sa lijkom izbjegavati inhalaciju i direktni kontakt sa lijekom. U slučaju direktnog kontakta oprati hladnom vodom.

REAKCIJA NA LIJEK (UČESTALOST I OPASNOST)

Kod osoba koje su alergične na lijek mogu se pojaviti reakcije na koži pa do anafilaktičkog šoka. U slučaju anafilaktičkog šoka preporučuje se odmah davanje adrenalina. Ukoliko dođe do predoziranja sa lijekom i dužeg korištenja kod sisara može doći do poremećaja mikroflore u digestivnom traktu i do pojave proljeva i povraćanja. Najčešće su alergije kod sisara ako se koristi istovremeno Penicilin G i cefalosporina. Ukoliko se primjete neki drugi simptomi treba odmah obavijestiti veterinara.

UPOTREBA LIJEKA TOKOM GRAVIDNOSTI, LAKTACIJE I NOŠENJA JAJA

Lijek se može koristiti kod gravidnih krmača i tokom laktacije. Ne davati lijek konzumnim nosiljama tokom nošenja jaja.

INTERAKCIJA LIJEKA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Uočen je pozitivan terapeutski efekat korištenjem polusintetskih penicilina i lijekova iz grupe aminoglikozida. Probenecid produžava efekat amoksicilina u krvi naročito kod renalnih infekcija. Fenilbutazon i drugi antipiretici dati zajedno povećavaju period djelovanja amoxicilina.

PREDNZIRANJE (SIMPTOMI, NAČIN LIJEČENJA I ANTIDOTI)

Nisu poznati simptomi u slučaju predoziranja sa lijekom.

INKOMPATIBILNOST - Ne miješati amoxicilin sa ostalim lijekovima.

POSEBAN NAČIN ČUVANJA

Lijek se čuva u hladnoj prozračenoj tamnoj prostoriji daleko od izvora topote.

Lijek rastvoren se mora iskoristiti tokom 24 sata.

Jednom otvoreno originalno pakovanje rok trajanja je 2 mjeseca.

UPOZORENJE KOD NEŠKODLJIVOOG UKLJANJANJA AMBALAŽE

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

DATUM POSLEDNJE PROMJENE ETIKETE PROIZVODA - Maj 2012.

DRUGE INFORMACIJE

Amoksicilin je polusintetski penicilin koji djeluje baktericidno protiv gram pozitivnih bakterija (*Actinobacterium* spp., *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Eryshopelotrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.,) i Gram negativnih bakterija (*Actinobacillus* spp., *Escherichia coli*, *Fusobacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Mannheimia haemolytica*, *Moraxella* spp., *Pasterella* spp., *Salmonella* spp., Veoma brzo djeluje u organima, znatno brže u odnosu na ampinicilin. Veoma je stabilan u kiseloj sredini želudca i u organima dospijeva oko 80% od rastvorenog lijeka. Oko 15% lijeka se veže za proteine plazme. Brže se nađe nakon resorpcije u svim organima, a naročito u respiratornim i urogenitalnom organima. U ovim organima se nađe u većim koncentracijama u odnosu na predviđeni MIC. Pretežno se izlučuje iz organizma preko urina.

NAČIN IZDAVANJA - Izdaje se na Veterinarski recept.

ROK TRAJANJA

2 godine u originalnom pakovanju. Nakon otvaranja originalnog pakovanja može se koristiti najmanje 2 mjeseca, a rastvor lijeka mora se iskoristiti tokom 24 sata.

PAKOVANJE: Plastične kantice od 143 g Aluminijске kese od 1430 g

Plastične kantice od 1430 g Aluminijска кеса од 4290 g

Čuvati lijek daleko od djece.

Samo za upotrebu u veterinarskoj medicini.

BROJ RJESENJA REGISTRACIJE

UP-I06-2-20/17-1256/19 J.B., od 15. 01. 2020. godine

PROIZVODAČ:

FATRO SPA, Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy

DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o: Poduzetnička zona Dusine broj 6, ORAŠJE

TEL/FAX: 031/717-168

www.sintofarm-adriatica.com

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com